

ENGLISH HOME LANGUAGE GRADE 3

Revised National Teaching Plan

TATAISO YA HO SEBEDISA KHARIKHULAMO E FETOTSWENG BAKENG SA PUO KAROLO YA MOTHEO (KEREITI 1 – 3)

Ka kopo ela hloko ntlha tse latelang:

1. Kharikhulamo e lokisitswe ho akaretsa dikgopolo le tsebo ya mantlha.
2. Tsebo yohle e abilwe ka nako e lekantsweng. Tsebo le bokgoni bohle di phetwa dibeke kaofela e le hore ho se ebe le moithuti ya tla salla ebang a sa ebe teng sekolong letsatsi le letsatsi.
3. Dikahare di arotswe ka dibeke.
4. Bakeng sa kereiti 2 le 3 dibeke, dibeke tse tharo tse qalang di beheletswe ka thoko bakeng sa ho iphumana le ho tiiseletsa mosebetsi wa kereiti e morao. Ebang sekolo se fumana sena se se bohlokwa, se lokela ho latela CAPS ho tloha mosebetsing wa kotara ya 1.
5. Ho lokela hore ho be le dikamano tse tiileng pakeng tsa dithuto
6. Dihlooho tsohle tsa puo di kenyeleditswe, mme mosebetsi ya letsatsi ha ena nako e lekantsweng feela e sebediswa letsatsi lohle.
7. Padiso e lokela ho ikamahanya le tse latelang: **Nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola (CAPS)**. Dikgopotso tsena di kenyeleditswe hobane eka ho ena le kutlwisiso e fapaneng ya se bolelwang ka Nako e tsepameng ya bala le ho ngola ho CAPS.
 - a. **Nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola** ke nako e kenyeleditsweng ka matla (nako e kalo ka hora) eo ho bala ka kopanelo ebe ho ngola ka kopanelo ho tla nka sebaka metsotsong e 15 e qalang. Kamora moo, ebile e amahantswe le tsebo ya mantlha eo ba ithutileng yona tshebetsong ya ho bala/ngola ka kopanelo, lentswe le boemo ba mosebetsi wa polelo di tla be di phethilwe (mohlala medumo). Sena se nka metsotso e leshome.
 - b. Kamora moo, ho bala ka tataiso ya sehlopha e phethilwe, baithuti ba kopantswe ka dihlopha ka bokgoni ba ho bala.
 - c. Ka nako e tsepameng yah o bala le ho ngola, motheo o behelwa tsebo e hlokahalang bakeng sa ho bala ka bobedi, ho bala ka bo mong le ho ngola ka bo mong tseo E SENG KAROLO ya nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola
 - d. Tsebo ya mantlha ho tswa dibakeng tse fapaneng di tshehetsa hona mme ha di tsamaye di le ding
8. Ha mosebetsi ya sehlopha o phethilwe, melawana yah o sielana sebaka e lokela ho latelwa ke baithuti.
9. Matitjhere a lokela ho dula ba buisana le matitjhere a keretiti tse fetileng (ha ho kgoneha) e le hore ho se be le sekgeo ha baithuti ba ntse ba fetela pele ka kereiti.

TATAISO YA TEKANYETSO: TEKANYETSO YA MOTHEO

- E lokela ho etswa bekeng ya 2 le ya 3 ha ho kgutlelwa sekolong. Dumella baithuti ho tlwaela phaposiburutelo ya bona e ntjha pele ho tekanyetso efe kapa efe.
- Mesebetsi ya motheo ha e ya tshwanela ho ikemela empa e kenyeletswe tshebetsong ya ho ruta le ho ithuta.
- E lokela ho etswa ka mokgwa o sa rerwang mme ka nako tsohle ebe ka ho shebella le ka molomo.
- Mesebetsi ya tekanyetso e tla tsepama ho dikahare tsa kereiti.
- Sepheo sa mesebetsi e tla eba ho fumana boemo ba baithuti bakeng sa ho tataisa tshebetso ya ho ruta le ho ngola ho ya pele.
- Titjhere a ka kopanya tekanyetso ya tsebo moo ho kgonahalang.
- Tsebo yohle e kenyeeditswe ho sa natswe hore e rutiwe ka 2020. Matitjhere a ka sebedisa masene ebang ba sa batle ho etsa tekanyetso ya tsebo yohle.

TEKANYETSO YA SEKOLONG

- Tekanyetso e etsahala nakong e tswelang pele boemong ba motheo (kereiti 1 – 3)
- Tekanyetso e ka etswa feela mosebetsing o rutilweng
- Karolo e kgutsufaditsweng ya 4 e sebediswe tekanyetsong tsohle.

2021 Annual Teaching Plan – Term 1: SUBJECT: English HL Grade 3

Sehlooho sa CAPS	HO BUA LE HO MAMELA Minimum Time: 45 mins (3 x 15 mins) Maximum Time: 1 hour (4 x 15 mins)						
Matsatsi a 45 days	Beke 1 (3 days)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela ntle le tshitiso a bontsha sebui hlomphe mme a bua ka nako ya hae • O mamela tatelano ya ditaello tse rarahaneng mme a arabele ka tshwanelo 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela ntle le tshitiso a bontsha sebui hlomphe mme a bua ka nako ya hae • O araba dipotso tse bulehileng mme a ebe le potso e batlang lebaka mohlala "Hobaneng o rialo?" • O sebedisa puo e nepahetseng ha bua le metswalle le batho ba baholo • Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela ntle le tshitiso a bontsha sebui hlomphe mme a bua ka nako ya hae • O mamela mohopolo wa sehlooho le dintlha tsa pale • O araba dipotso tse bulehileng mme a ebe le potso e batlang lebaka mohlala "Hobaneng o rialo?" • O hlahisa tharollo bothateng haholo ka nako ya Dipalo • Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela tatelano ya ditaello tse rarahaneng (bonyane bat se 4) mme a arabele ka nepo • O mamela mohopolo o moholo le dintlha tse paleng mme a arabele dipotso tsa boemo bo hodimo, mohlala "O nahana hore na sehlooho se tshwanela pale ena? Hobaneng?" • botsa dipotso bakeng sa tlhaketso le ditlhaloso ho seo a se utlwileng, mohlala "Na seo se etsahetse e le kannete? Yaba o etsa eng?" • O ntsha maikutlo ka seratswana mme o fana ka mabaka, mohlala "Ke utlwa kannete hore mongodi a kabe a file pale qetello e monate. Dolofini e lekile ka matla ho baleha." • O hlahisa tharollo bothateng haholo ka nako ya Dipalo 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O botsa dipotso bakeng sa tlhaketso le ditlhaloso ho seo a se utlwileng, mohlala "Na seo se etsahetse e le kannete? Yaba o etsa eng?" • O ntsha maikutlo ka seratswana mme o fana ka mabaka, mohlala "Ke utlwa kannete hore mongodi a kabe a file pale qetello e monate. Dolofini e lekile ka matla ho baleha." • O hlahisa tharollo bothateng haholo ka nako ya Dipalo • O nka karolo dipuisanong, a botsa dipotso mme a bontsha kutlwelo maikutlong a ba bang • O sebedisa puo e nepahetseng ha bua le metswalle le batho ba baholo. 	<ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela ntle le tshitiso a bontsha sebui hlomphe mme a bua ka nako ya hae • O ntsha maikutlo ka seratswana mme o fana ka mabaka, mohlala "Ke utlwa kannete hore mongodi a kabe a file pale qetello e monate. Dolofini e lekile ka matla ho baleha." • O hlahisa tharollo bothateng haholo ka nako ya Dipalo • O nka karolo dipuisanong, a botsa dipotso mme a bontsha kutlwelo maikutlong a ba bang • O araba dipotso mme a fane ka mabaka 	REVISION <ul style="list-style-type: none"> • O bua ka diketsahalo tsa ophelo ba hae. Mohlala o bua ditaba tse ntshang maikutlo le mehopolos • O mamela ntle le tshitiso a bontsha sebui hlomphe mme a bua ka nako ya hae • O araba dipotso mme a fane ka mabaka

Sehlooho sa CAPS	<p style="text-align: center;">MEDUMO</p> <p style="text-align: center;">Minimum time: 1 hour per week (4 x 15 mins)</p> <p style="text-align: center;">Maximum time: 1 hour 15 mins per week (5 x 15 mins)</p>						
ara 1 Matsatsi a 45 days	Beke 1 (3 days)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<p>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</p>	<ul style="list-style-type: none"> O ntlafatsa modumo o le mong le sedumiswa le tumanotshi tse kopantsweng tse etsang modumo o le mong tseo a di rutilweng kereiti 2 O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku le lebitso la tlhaku tsohle 	<ul style="list-style-type: none"> O ntlafatsa modumo o le mong le sedumiswa le tumanotshi tse kopantsweng tse etsang modumo o le mong tseo a di rutilweng kereiti 2 O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku le lebitso la tlhaku tsohle Bopa mantswe o sebedisa medumo Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O eellwa didumiswa tse kopantsweng ho etsa modumo o le mong (sh-, -sh, ch-, -ch, th-, -th and wh-) qalong le qetellong ya mantswe (sh-irt, ch-irp, th-ink, wh-en, wi-sh, ri-ch, bo-th) O eellwa ditumanotshi tse kopantsweng empa di etsa modumo o le mong jwaloka “oo”, “ee”, “ea”, “ai”, “oa”, “ay” Bopa mantswe o sebedisa medumo O eellwa mantswe a morethetho o tshwanang jwaloka blow, flow, and glow O ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong tsa medumo le mantswe a bonwang Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> Recognises that some sounds are represented by a number of different spelling choices (play, pain, plate; feet, read, key; boat, blow, note; tiger, like, sigh, fly) O eellwa “modumo o thotseng lentsweng” “silent e”kapa medumo e arohantsweng mantsweng a tshwanang le, bite, note O eellwa mantswe a morethetho o tshwanang jwalokablow, flow, and glow O Bopa mantswe a ditlhaku tse 3, 4, le 5 a sebedisa sedumiswa le tumanotshi tse kopantsweng empa di etsa modumo o le mong tseo a di rutilweng kotareng ena O ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong tsa medumo le mantswe a bonwang 	<ul style="list-style-type: none"> O hlopha ditlhaku le mantswe ka tatelano ya tsona ya alefabeto O peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo O ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong tsa medumo le mantswe a bonwang O ngola dipolelo tse tharo tse kgutshwane tseo a di biletswang ke titjhere 	<ul style="list-style-type: none"> Bopa mantswe a ditlhaku tse 3, 4, le 5 a sebedisa sedumiswa le tumanotshi tse kopantsweng empa di etsa modumo o le mong tseo a di rutilweng kotareng ena O peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo O ithuta ho peleta mantswe a leshome ho tswa thutong tsa medumo le mantswe a bonwang O ngola dipolelo tse tharo tse kgutshwane tseo a di biletswang ke titjhere 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> O eellwa mantswe a morethetho o tshwanang jwalokablow, flow, and glow O Bopa mantswe a ditlhaku tse 3, 4, le 5 a sebedisa sedumiswa le tumanotshi tse kopantsweng empa di etsa modumo o le mong tseo a di rutilweng kotareng ena O peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo

Sehlooho sa CAPS		HO BALA <i>It is important to read Point 7 in guidelines on first page.</i>						
ara 1 Matsatsi a 45 days		Beke 1 (3 days)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopol o tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	Ho bala	<ul style="list-style-type: none"> O bala ditaello tse ka phaposiburutelong O araba dipotso tse boemong bo hodimo tse itshetlehileng seratswaneng 	<ul style="list-style-type: none"> O bala ditaello tse ka phaposiburutelong O sebedisa dintlha tse bonwang ho bua ka seratswana sa ditshwantsho O araba dipotso tse boemong bo hodimo tse itshetlehileng seratswaneng Teka nyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala ditaello tse ka phaposiburutelong O sebedisa dintlha tse bonwang ho bua ka seratswana sa ditshwantsho O elellwa letshwao la ditsejana ho honyeleng ha ho eba le ho honyela jwaloka Siphos book, can't O elellwa matshwao a ditsejana tsa ho qotsa puo ya motho e ngotsweng dipaleng Tekanyetso ya motheo 	<p>Bontsha ka ho etsa leano la menwana e mehlano moo monwana ka mong o e emetseng lean oleo moithuti a ka le sebedisang ka tatellano ho bala lentswe leo a sa le tsebeng le moelelo wa lona.</p> <p>Tlhalisoleseding ena e qotsitse ho tswa ho The Teacher's Handbook: Teaching Reading in the Early Grades (January 2008), Department of Education</p> <ol style="list-style-type: none"> Monwana o motona: Tlohela lentswe mme o bale ho isa qetellong ya polelo Monwana o supang: Sheba ditshwantsho le sehlooho Monwana o molelele: Ipotse hore na ebe ho ena le karolo tsa lentswe tseo o di tsebang Monwana wa pala-monwana: Qapodisa lentswe <p>Monwana o monyane: Botsa titjhere seo lentswe le se bolelang</p> <ul style="list-style-type: none"> O bala ditaello tse ka phaposiburutelong O bala dithottokiso tse fapaneng tsa sehlooho se itseng mme a bue ka tsona (dibopeho le moelolo ka bobedi) O elellwa matshwao a ditsejana ho bontsha puo e tobileng e ngotsweng dipaleng O elellwa letshwao la ditsejana ho honyeleng ha ho eba le ho honyela jwaloka Siphos book, can't O sebedisa dintlha tse bonwang ho bua ka seratswana sa ditshwantsho, mohlala o sheba setshwantsho, a bue ka seo e leng sona, moo se nkilweng teng, jwalojwalo 			

Sehlooho sa CAPS		HO BALA						
		Shared Reading: Minimum time: 1 hour per week (3 x 20 mins) Maximum time: 1 hour 15 mins per week (5x 15 mins)						
Matsatsi a 45 days		Beke 1 (3 days)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le dithekanyets	Ho bala ka kopanelo	<ul style="list-style-type: none"> O bala diratswana tse kgolo tse jwaloka thotokiso le titjhere O araba dipotso tse boemo bo hodimo pele, mahareng le kamora ho bala seratswana se kopanetsweng, mohlala "O nahana hore ho tla etsahala eng kamora moo? Hobaneng o rialo?" 	<ul style="list-style-type: none"> O bala diratswana tse kgolo tse jwaloka thotokiso le titjhere O araba dipotso tse boemo bo hodimo pele, mahareng le kamora ho bala seratswana se kopanetsweng, mohlala "O nahana hore ho tla etsahala eng kamora moo? Hobaneng o rialo?" Tsepama ho dikgopolo tsa seratswana tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala diratswana tse kgolo tse jwaloka thotokiso le titjhere O hlalosa mophetwa wa sehlooho le mohopolo wa sehlooho O tsepama ho dikarolwana tsa seratswana Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> Ba bala buka e le phaposi yohle mmoho le titjhere (ho bala ka kopanelo) mme ba hlalose mohopolo wa sehlooho le baphetwa ba sehlooho O araba dipotso tse boemo bo hodimo pele, mahareng le kamora ho bala seratswana se kopanetsweng, mohlala "O nahana hore ho tla etsahala eng kamora moo? Hobaneng o rialo?" O eellwa letshwao la ditsejana le bontshang polelo e tobileng e ngotsweng Tsepama ho <ul style="list-style-type: none"> dikarolwana tsa seratswana mekgwa ya puo kutlwisiso boemong bo fapaneng 	<ul style="list-style-type: none"> Ba bala buka e le phaposi yohle mmoho le titjhere (ho bala ka kopanelo) mme ba hlalose mohopolo wa sehlooho le baphetwa ba sehlooho O araba dipotso tse boemo bo hodimo pele, mahareng le kamora ho bala seratswana se kopanetsweng, mohlala "O nahana hore ho tla etsahala eng kamora moo? Hobaneng o rialo?" Tsepama ho <ul style="list-style-type: none"> medumo maano a ho hlwaya mantswa kutlwisiso e boemong ba fapaneng 	<ul style="list-style-type: none"> Ba bala buka e le phaposi yohle mmoho le titjhere (ho bala ka kopanelo) mme ba hlalose mohopolo wa sehlooho le baphetwa ba sehlooho O araba dipotso tse boemo bo hodimo pele, mahareng le kamora ho bala seratswana se kopanetsweng, mohlala "O nahana hore ho tla etsahala eng kamora moo? Hobaneng o rialo?" Tsepama ho <ul style="list-style-type: none"> medumo mekwa ya puo kutlwisiso e boemong bo fapaneng 	REVISION <ul style="list-style-type: none"> Ba bala buka e le phaposi yohle mmoho le titjhere (ho bala ka kopanelo) mme ba hlalose mohopolo wa sehlooho le baphetwa ba sehlooho

Sehlooho sa CAPS		HO BALA						
		Group Guided: 2 hours 30 mins per week (2 x 15 minutes per day (2 groups daily))						
		Independent/Paired: 3x a week						
Kotara 1 Matsatsi a 45		Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	<ul style="list-style-type: none"> Bopa tlotlontswe ya mantswe a bonwang 	<ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O sebedisa medumo le dintlha tsa bokgoni ba ho kgetholla ha bala ka kgutso le ha balla hodimo O sebedisa maano a ho itokisa ha bala: ho bala hape, ho kgefutsa, ho ikwetlisa ka ho bala lentswe pele a le balla hodimo Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O sebedisa medumo le dintlha tsa bokgoni ba ho kgetholla ha bala ka kgutso le ha balla hodimo O a itekola ha bala, ho eellwa mantswe le kutlwisiso O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O sebedisa medumo le dintlha tsa bokgoni ba ho kgetholla ha bala ka kgutso le ha balla hodimo O sebedisa maano a ho itokisa ha bala: ho bala hape, ho kgefutsa, ho ikwetlisa ka ho bala lentswe pele a le balla hodimoO a itekola ha bala, ho eellwa mantswe le kutlwisiso O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O sebedisa medumo le dintlha tsa bokgoni ba ho kgetholla ha bala ka kgutso le ha balla hodimo O sebedisa maano a ho itokisa ha bala: ho bala hape, ho kgefutsa, ho ikwetlisa ka ho bala lentswe pele a le balla hodimoO a itekola ha bala, ho eellwa mantswe le kutlwisiso O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo 	<ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O sebedisa medumo le dintlha tsa bokgoni ba ho kgetholla ha bala ka kgutso le ha balla hodimo O sebedisa maano a ho itokisa ha bala: ho bala hape, ho kgefutsa, ho ikwetlisa ka ho bala lentswe pele a le balla hodimo O a itekola ha bala, ho eellwa mantswe le kutlwisiso O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo
	Ho bala ka boikemelo	<ul style="list-style-type: none"> Kgetha diratswana tse tsebahalang kapa tse boemong ba bokgoni ba boikemelo ba ngwana (tse bonolo ho feta tse sebediswang ha ho balwa ka kopanelo tsa mantswe a fetang 95% ya mantswe a tla eellwa ka nepo ha ba bala seratswana) O bala ka boikemelo: buka ya ditshwantsho le dibuka tse tsa dipale tse bonolo O bapala dipapadi tsa ho bala mme a tlatse le papadi ya mantswe ho hatiseletsa ho bala le bokgoni ba tlotlontswe tse tshwanang le Snap le papadi yah o hopola 						

Sehlooho sa CAPS	HO NGOLA (Ka kopanelo, le sehlopha, ka boikemelo) 1 hour per week (3 x 20 mins)						
Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	<ul style="list-style-type: none"> Taka ditshwantsho a be a ngole dipolelo ho bontsha kutlwisiso ya pale O sebedisa matshwao a puo ka nepo O aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> O ngola ka ditaba tsa hae O beha seratswana ka tatelano a sebedisa mantswa jwaloka “pele” “ho latelang” le “qetellong” O peleta mantswa a tlwaelehang mme o leka ho peleta mantswa ao a sa tlwaelahang a sebedisa tsebo ya medumo O aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O ngola seratswana sa bonyane ba polelo tse robedi e jwaloka ka ditaba tsa hae kapa pale ya boiqapelo O ngola mantswa ho bopa polelo a sebedisa ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le letshwao la ditsejana O sebedisa tsebo ya medumo le melao ya ho peleta ho ngola mantswa a sa tlwaelahang O aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. Tekanyetso ya motheo 	<ul style="list-style-type: none"> O phehisa ka mehopollo, ka mantswa le ka dipolelo bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo) O ngola seratswana sa bonyane ba polelo tse robedi e jwaloka ka ditaba tsa hae kapa pale ya boiqapeloO ngola ditaello mohlala o ngolla motswalle O ngola mantswa ho bopa polelo a sebedisa ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le letshwao la ditsejanaO sebedisa tsebo ya medumo le melao ya ho peleta ho ngola mantswa a sa tlwaelahangO aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> O phehisa ka mehopollo, ka mantswa le ka dipolelo bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)Taka ditshwantsho a be a ngole dipolelo ho bontsha kutlwisiso ya paleO sebedisa setshwantsho ho kgetha sehlooho seo a tla ngola ka sona O bua le molekane ho qala ho etsa moralo O botsa dipotso ho thusa ho hlalosa mosebetsi ya ho ngola sebedisa tumellano ya leetsi-leetsi ka nepo O sebedisa tsebo ya medumo le melao ya ho peleta ho ngola mantswa a sa tlwaelahangO aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> O phehisa ka mehopollo, ka mantswa le ka dipolelo bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo) O ngola seratswana sa bonyane ba polelo tse robedi e jwaloka ka ditaba tsa hae, pale ya boiqapelo, tlhaloso ya ketsahalo e itseng boiqapelo O ngola mantswa ho bopa polelo a sebedisa ditlhaku tse kgolo, kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo le letshwao la ditsejanaO sebedisa tsebo ya medumo le melao ya ho peleta ho ngola mantswa a sa tlwaelahang O sebedisa lekgathe lefitile, lekgathe lelwale le lekgathe letlang ka nepo O aha banka ya hae ya mantswa le dikishinari ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe hob pa bokgoni le tsebo ya hae ya dikishinari jwaloka apple, book, cat, etc. 	REVISION <ul style="list-style-type: none"> O ngola a bontshe ka ditshwantsho (dipolelo tse tshelletseng ho isa hot se robedi) sehloohong sa ho phehisa bukeng ya phaposi O sebedisa tsebo ya medumo le melao ya ho peleta ho ngola mantswa a sa tlwaelahang

Sehlooho sa CAPS	<p style="text-align: center;">MONGOLO 1 hour per week (4 x 15 mins)</p>						
Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<p>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</p>	<ul style="list-style-type: none"> O kopa le ho ngola bonyane ba ditlhaku tse pedi tsa mongolo o sa harwang kapa ka moharo O kopa le ho ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharo O kopa le ho ngola dipolelo tse kgutshwane tsa mongolo o sa harwang kapa ka moharoCopies 	<ul style="list-style-type: none"> O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka mongolo o kopaneng ka moharo O sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo: pensile, sehlakodi sa pensele, rula O kopa le ho ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharo <i>Tekanyetso ya motheo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka mongolo o kopaneng ka moharo O sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo: pensile, sehlakodi sa pensele, rula O ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharoCopies O beha mantswe ka nepo moleng <i>Tekanyetso ya motheo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka mongolo o kopaneng ka moharomme a o qala ho kopanya ditlhaku tse fapaneng le ho bopa mantswe ka mongolo o kgethilweng o kopaneng kapa o harilweng O sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo: pensile, sehlakodi sa pensele, rula O ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharo O beha mantswe ka nepo moleng O ngola polelo e hlakileng le ka nepo ka mongolo o kopaneng le mongolo o harilweng 	<ul style="list-style-type: none"> O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka mongolo o kopaneng ka moharomme a o qala ho kopanya ditlhaku tse fapaneng le ho bopa mantswe ka mongolo o kgethilweng o kopaneng kapa o harilweng O sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo: pensile, sehlakodi sa pensele, rula O ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharo O beha mantswe ka nepo moleng O ngola polelo e hlakileng le ka nepo ka mongolo o kopaneng le mongolo o harilweng 	<ul style="list-style-type: none"> O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka mongolo o kopaneng ka moharomme a o qala ho kopanya ditlhaku tse fapaneng le ho bopa mantswe ka mongolo o kgethilweng o kopaneng kapa o harilweng O sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo: pensile, sehlakodi sa pensele, rula O ngola mantswe a makgutshwane mongolo o sa harwang kapa ka moharo O beha mantswe ka nepo moleng O ngola polelo e hlakileng le ka nepo ka mongolo o kopaneng le mongolo o harilweng 	<p>REVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> O ngola polelo e hlakileng le ka nepo ka mongolo o kopaneng le mongolo o harilweng

Tsebo e hlokahalang	Dikgopolo tsa mantlha kereiti 2, tsebo le ditekanyetso	
Disebediswa (tse ding tseo e seng buka ya sekolo) ho matlafatsa thuto	<ul style="list-style-type: none"> • Dibuka tsa padiso • Ditjhate tsa mantswa • Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE • Dibuka tse kgolo • Ditshwantsho • Diphousetara 	
Tekanyetso ya ho ithuta	TEKANYETSO YA BOIKEMISITSO	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lokela ho lekanyetswa le ho shejwa ka nako ya mosebetsi ya thuto ya Puo • Tsebo ka nngwe ha e ya etsetswa ho ba tekanyetso ya mosebetsi empa ho netefatsa hore baithuti ba fuwa menyetla ho bontsha bokgoni le tsebo ka bokgoni ka ho etsa le ka ho bua
Tekanyetso ya sekolong	TEKANYETSO YA KOTARA 1	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lokela ho lekanyetswa le ho shejwa ka nako ya mosebetsi ya thuto ya Puo. • Tsebo ka nngwe ha e ya etsetswa ho ba tekanyetso ya mosebetsi empa ho netefatsa hore baithuti ba fuwa menyetla ho bontsha bokgoni le tsebo ka bokgoni ka ho etsa, ho bua le ho ngola. • Tekanyetso e ka nka sebaka feela ha dikgopotso di se di rutilwe mme baithuti ba bile le nako e lekaneng yah o ikwetlisa. • Tekanyetso ya mosebetsi ya molomo e lokela ho tsamaiswa le thuo ya tsa bophelo le dipalo moo ho kgonahalang • Tekanyetso ke tshebetso e tswelang pele e rerilweng ya ho bokelletsa, rekota, toloka, ho sebedisa le ho ngola ka dintlha tsa tswelopele ya ngwana le seo a se fihlelletseng ho bopa tseba, bokgoni le maikutlo • Ho bohlokwa hape hoe la hloko hore mosebetsi wa tekanyetso ka nngwe o seke wa etswa e le teko kapa ketsahalo e le nngwe, empa o lokela ho ikamahanya le molao wa tekanyetso e tswelangpele ka nako tsohle <p>HO BUA LE MAMELA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O nka karolo dipuisanong, a botse dipotso mme a bontshe kutlwelo ho maikutlo a ba bang <p>• MEDUMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsa Molomo le tse ngolwang: Etsa mantswa ka didumiswa tse kopantsweng (bl, br, cl, cr) (Nako e tsepameng ya ho bala: Nako e tsepameng ya medumo) • Mosebetsi le ho ngola: O beha mantswa ka tatelano ya alefabeto <p>HO BALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ka molomo: Ho bala ka tataiso ya sehlopha, Sebedisa mantswa a bonwang, tsebo ya ho kgetholla (mantswa a kopaneng, dintlha tsa moelelo, ho bala ka bokgabane) ho bala diratswana ka boikemelo (Nako e tsepameng ya ho bala)Ho ngola: Leqephe la mosebetsi la tse iqapetsweng le tse sa iqapelwang(Nako e tsepameng ya ho bala) • Bokgoni ba kutlwisiso (Nako e tsepameng ya ho bala) • Dipotso tsa sebele • Ho noha • Ho hlopha: ho beha diketsahalo ka tatelano • Ditlatsetso: Eng, Hobaneng, Jwang • Tekolo <p>HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O phehisa ka mehopolole le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo) (Nako e tsepameng ya ho bala) • O ngola diratswana tse pedi (dipoelo tse 8) ka sehlooho se itseng <p>MONGOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • writing kopa le ho ngola dipolelo tse kgutshwane ka mongolo o kopaneng kapa o harilweng • Mosebetsi le ho etsa: Beha mantswa ka tatelano ya alefabeto